

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU**

Član 1

U Zakonu o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 111/22) u članu 3 stav 1 tačka 2 riječi: „u ime platioca ili primaoca plaćanja“ zamjenjuju se riječima: „u ime samo platioca ili samo primaoca plaćanja“.

U tački 7 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„7) platne transakcije zasnovane na nekom od sljedećih dokumenata na osnovu kojih pružalac platnih usluga novčana sredstava stavlja na raspolaganje primaocu plaćanja:“.

U tački 11 podtačka c poslije riječi „instrumenti“ dodaju se riječi: „koji važe samo u jednoj državi i“.

Član 2

U članu 9 stav 1 poslije tačke 23 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„23a) **kvalifikovano učešće** je direktno ili indirektno učešće u pravnom licu u visini od 10% ili više kapitala ili glasačkih prava ili učešće koje omogućava ostvarivanje značajnog uticaja na upravljanje tim pravnim licem bez obzira na visinu učešća;

23b) **saradnik** je fizičko lice koje je povezano sa potencijalnim sticaocem kvalifikovanog učešća, odnosno potencijalnim članom organa upravljanja u platnoj instituciji, na način što:

- 1) ima rukovodeći položaj u pravnom licu u kome je potencijalni sticalac kvalifikovanog učešća, odnosno član organa upravljanja u platnoj instituciji, na rukovodećem položaju ili stvarni vlasnik;
- 2) je stvarni vlasnik pravnog lica u kome potencijalni sticalac kvalifikovanog učešća, odnosno član organa upravljanja u platnoj instituciji ima rukovodeći položaj;
- 3) sa tim licem i potencijalnim sticaocem kvalifikovanog učešća, odnosno članom organa upravljanja u platnoj instituciji, ima zajedničko stvarno vlasništvo nad drugim pravnim licem;“.

Tačka 24 briše se.

U tački 32 tačka na kraju teksta zamjenjuje se tačkom-zarez i dodaje se nova tačka koja glasi:

„33) **SEPA plaćanja** su sve vrste kreditnih transfera i direktnih zaduženja koje se realizuju u jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) kroz SEPA platne šeme.“

Član 3

U članu 13 stav 1 poslije riječi: „platnog instrumenta“ dodaje se zarez i riječi: „zahtijeva plaćanje naknade ili“.

Član 4

U članu 20 stav 3 riječi: „iz st. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 1“.

Član 5

U članu 30a stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:
„1) platilac dao izričitu saglasnost pružaocu platnih usluga da zahtijeva potvrdu iz stava 1 ovog člana;“.

Član 6

U članu 34 stav 3 poslije riječi: „korisnik platnih usluga“ dodaju se riječi: „koji nije potrošač“.

Član 7

U članu 38 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:
„(5) U slučaju SEPA plaćanja platilac ima pravo na povraćaj novčanih sredstava od svog pružaoca platnih usluga i ako uslovi iz stava 1 ovog člana nijesu ispunjeni.“.
Dosadašnji st. 5 do 7 postaju st. 6 do 8.

Član 8

U članu 39 stav 3 riječ „ugovoreni“ briše se, a riječi: „stav 4“ zamjenjuju se riječima: „st. 4 i 5“.

Član 9

U članu 46 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:
„(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, kada korisnik platnih usluga nije potrošač, novčana sredstva iz stava 1 ovog člana mogu se staviti na raspolaganje najkasnije narednog radnog dana nakon prijema novčanih sredstava, sa datumom valute najkasnije na taj sljedeći radni dan.“.
U stavu 2 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“.
Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 10

U članu 55 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim ako posebnim zakonom nije propisan duži period čuvanja“.

Član 11

U članu 56d stav 1 poslije riječi: „čl. 10 do 56c“ dodaju se riječi: „i čl. 58 do 61“.
U stavu 2 riječi: „15 dana“ zamjenjuju se riječima: „15 radnih dana“.
U stavu 3 riječi: „15 dana“ zamjenjuju se riječima: „15 radnih dana“, a riječi: „30 dana“ zamjenjuju se riječima: „35 radnih dana“.

Član 12

U članu 56e stav 1 poslije riječi: „u rokovima iz člana 56d st. 2 i 3 ovog zakona“ dodaju se riječi: „i u drugim slučajevima prilikom primjene ovog zakona“, a riječi: „čl. 10 do 56c“ brišu se.
U stavu 3 riječi: „15 dana“ zamjenjuju se riječima: „15 radnih dana“.
U stavu 5 riječi: „čl. 10 do 56c“ brišu se.

Član 13

U članu 57 riječi: „čl. 2 do 56“ zamjenjuju se riječima: „čl. 2 do 56f“.

Član 14

U članu 59 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Na utvrđivanje visine naknade za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija shodno se primjenjuju odredbe člana 28 ovog zakona.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Centralna banka banka može svojim propisom ograničiti visinu naknade koju pružalac platnih usluga naplaćuje za izvršavanje SEPA plaćanja, radi podsticanja tržišne konkurencije i/ili promovisanja SEPA plaćanja.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 15

Poslije člana 61 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Posebna pravila za izvršavanje SEPA plaćanja

Član 61a

Centralna banka može propisati obavezu učešća pružalaca platnih usluga u SEPA platnim šemama, kao i posebna pravila za izvršavanje SEPA plaćanja, radi obezbjeđivanja poslovanja pružalaca platnih usluga na način utvrđen pravilima koja važe za plaćanja u okviru jedinstvenog područja plaćanja u eurima.

Nacionalni odbor za platni promet

Član 61b

(1) Centralna banka osniva Nacionalni odbor za platni promet radi unapređenja standarda sigurnog i efikasnog platnog prometa i uspostavljanja saradnje u oblasti pružanja usluga platnog prometa, uključujući i SEPA plaćanja.

(2) Nacionalni odbor za platni promet djeluje kao međuinstitucionalno tijelo na dobrovoljnoj osnovi.

(3) Sastav, djelokrug i način rada Nacionalnog odbora za platni promet propisuje Centralna banka.

(4) Akt iz stava 3 ovog člana objavljuje se na internet stranici Centralne banke.“

Član 16

Član 65 stav 1 poslije riječi: „dužni su da“ dodaje se riječ „uredno“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Urednim vođenjem registra transakcionih računa u smislu stava 1 ovog člana smatra se vođenje tog registra na način da sadrži podatke o svim otvorenim transakcionim računima najmanje u obimu utvrđenom propisom iz člana 65a stav 2 ovog zakona.“

Dosadašnji st. 2 do 4 postaju st. 3 do 5.

Član 17

U članu 67 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Lica koja nemaju odobrenje iz stava 1 ovog člana za pružanje platnih usluga ne smiju pružati platne usluge u Crnoj Gori.“

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(3) Ako postoje indicije da se neko lice bavi poslovima iz ovog zakona bez odobrenja izdatog u skladu sa ovim zakonom, Centralna banka može, radi prikupljanja potrebnih informacija, izvršiti kontrolu poslovanja tog lica pregledom njegovih poslovnih knjiga i druge dokumentacije.

(4) Lice iz stava 3 ovog člana dužno je da ovlašćenom licu iz člana 92 st. 2 i 3 ovog zakona omogući nesmetani uvid u sve poslovne knjige i drugu dokumentaciju.“

Član 18

U članu 70 stav 6 briše se.

Član 19

Član 71a mijenja se i glasi:

„(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji prilažu se naročito:

- 1) za pravna lica - potvrda o registraciji ili drugi odgovarajući izvod iz javnog registra i finansijski izvještaji za posljednje tri godine sa mišljenjem revizora, odnosno za period za koji je to primjenljivo;
- 2) za fizička lica – ime i prezime i adresa prebivališta, odnosno boravišta i drugi podaci o ličnosti;
- 3) podaci i informacije o reputaciji lica koje namjerava da stekne kvalifikovano učešće;
- 4) podaci o izvoru sredstava za sticanje kvalifikovanog učešća;
- 5) pregled lica blisko povezanih sa licem koje namjerava da stekne kvalifikovano učešće, sa detaljnim opisom povezanosti.

(2) Bliska povezanost u smislu ovog zakona je odnos u kome su dva ili više fizičkih ili pravnih lica povezana po osnovu:

- učešća u obliku vlasništva, direktnog ili putem kontrole, od 20% ili više glasačkih prava ili kapitala društva;
- odnosa kontrole;
- činjenice da su oba ili sva lica stalno povezana sa istim trećim licem odnosom kontrole.

(3) Ako se zahtjevom iz stava 1 ovog člana traži odobrenje za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća na način da podnosilac zahtjeva dostiže ili prelazi 20% učešća u kapitalu, odnosno pravu glasa, podnosilac zahtjeva dužan je da uz zahtjev priloži i:

- 1) strategiju namjeravanog sticanja kvalifikovanog učešća, uključujući planirane promjene u organizaciji, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi platne institucije, period u kojem budući sticalac namjerava da zadrži svoje učešće, kao i namjeru daljeg povećanja, odnosno smanjenja nivoa kvalifikovanog učešća u srednjem roku;
- 2) obrazloženje namjeravanog sticanja, a naročito ako se namjeravanim sticanjem ne postiže kontrola nad platnom institucijom;
- 3) informacije o finansijskom položaju predloženog sticaoca i njegovoj spremnosti da podrži poslovanje platne institucije sopstvenim sredstvima, ako je to potrebno za razvoj poslovnih aktivnosti ili u slučaju finansijskih poteškoća.“

(4) Centralna banka može, u toku postupka odlučivanja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća, zahtijevati od podnosioca zahtjeva i platne

institucije da dostave i dodatnu dokumentaciju i informacije koje Centralna banka ocijeni potrebnim za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja, uključujući i informacije iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

(5) Bliži sadržaj i način dostavljanja informacija, podataka i dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća propisuje Centralna banka.“

Član 20

U članu 71b stav 1 tač. 1 i 2 riječ „ugleda“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „reputacije“ u odgovarajućem padežu.

Član 21

U članu 72 stav 2 tačka 4 posle riječi „kapitala“ zarez se zamjenjuje tačka-zarezom, a riječi: „odnosno dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za osnivački kapital hibridne platne institucije“ brišu se.

Tačka 15 mijenja se i glasi:

„15) podaci o licima koja su članovi organa platne institucije, odnosno koja vode poslove platne institucije, licima odgovornim za upravljanje platnom institucijom i, gdje je relevantno, licima odgovornim za obavljanje aktivnosti platnih usluga platne institucije, sa dokazima da ta lica posjeduju dobru reputaciju, odgovarajuće znanje i iskustvo za obavljanje djelatnosti pružanja platnih usluga, a izvršni direktor i visoko obrazovanje;“.

Poslije tačke 15 dodaje se nova tačka koja glasi:

„15a) podaci o tome da li je lice iz tač. 14 i 15 ovog stava saradnik lica pravosnažno osuđenog za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;“.

U tački 17 poslije riječi „spisak“ dodaje se riječ „blisko“.

U stavu 3 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „stava 2“.

U stavu 5 riječ „samo“ briše se.

Poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:

„(8) Bliži sadržaj i način dostavljanja informacija, podataka i dokumentacije iz stava 2 ovog člana propisuje Centralna banka.“

Član 22

U članu 73 stav 2 poslije riječi: „druge djelatnosti“ dodaju se zarez i riječi: „osim pružanja platnih usluga,“.

Član 23

U članu 74 stav 2 riječi: „tač. 2, 3 i 4“ zamjenjuju se riječima: „tač. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 i 12“, a riječi: „finansijske izvještaje“ zamjenjuju se riječima: „finansijsko poslovanje platne institucije“.

Član 24

U članu 75 stav 1 tačka 3 poslije riječi „zbog“ dodaje se riječ „bliske“.

Poslije tačke 3 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„3a) bi zbog propisa druge države kojima se uređuje poslovanje jednog ili više fizičkih ili pravnih lica sa kojima je podnosilac zahtjeva blisko povezan ili zbog teškoće pri sprovođenju tih propisa, moglo biti onemogućeno efikasno obavljanje kontrole nad poslovanjem platne institucije;

3b) ocijeni da predloženi članovi organa upravljanja platne institucije i, gdje je relevantno, lica koja su neposredno odgovorna za pružanje platnih usluga nemaju dobru reputaciju, odgovarajuće znanje i iskustvo za obavljanje djelatnosti pružanja platnih usluga;“.

Član 25

U članu 77 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Pravno lice ili preduzetnik sa kojim platna institucija zaključi ugovor o povjeravanju pružanja platnih usluga ne smije da počne sa pružanjem platnih usluga kao agent prije upisa u registar iz stava 2 ovog člana.“

Stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Centralna banka može da odbije upis agenta u registar iz stava 2 ovog člana, ako:

- utvrdi da podnesena dokumentacija sadrži nepotpune ili netačne informacije;
- utvrdi da članovi organa upravljanja i/ili lica koja su neposredno odgovorna za pružanje platnih usluga kod agenta, ne ispunjavaju uslov iz člana 72 stav 2 tačka 15 ovog zakona, ili
- ocijeni da mehanizam unutrašnjih kontrola uspostavljen radi ispunjenja obaveza iz zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma nije odgovarajući.“

U stavu 5 poslije riječi „dokumentacije“ dodaju se zarez i riječi: „kao i ako platna institucija prestane da pruža platne usluge preko tog agenta“.

Član 26

U članu 79 stav 5 riječi: „Platna institucija dužna je da“ zamjenjuju se riječima: „Platna institucija nije dužna da primijeni odredbe st. 2 i 3 ovog člana ako“.

Član 27

U članu 88 stav 3 tačka 4 i članu 136 stav 1 tačka 3 riječi: „dobar ugled“ zamjenjuju se riječima: „dobru reputaciju“.

Član 28

U članu 98 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

“(3) Rješenjem iz stava 1 ovog člana utvrđuje se iznos sredstava koji je platna institucija dužna da uplati Centralnoj banci, s tim što taj iznos može biti utvrđen u visini do 10% ukupnog godišnjeg prihoda prema posljednjim dostupnim revidiranim finansijskim izvještajima te platne institucije.

Rješenjem iz stava 1 ovog člana može se utvrditi iznos sredstava koji je odgovorno lice u platnoj instituciji dužno da uplati Centralnoj banci, s tim što taj iznos može biti utvrđen u visini do dvanaestostukog iznosa prosjeka naknade, odnosno zarade koju je to lice ostvarilo u platnoj instituciji za posljednja tri mjeseca“.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 5.

Član 29

U članu 102a poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Kontrola poslovanja ogranka i agenata platne institucije može se vršiti u okviru kontrole platne institucije čiji su to ogranci ili agenti, ili samostalno.“

Član 30

U članu 103 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Prilikom izvještavanja iz stava 1 ovog člana platna institucija dostavlja odgovarajuću dokumentaciju.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 31

Član 107b stav 2 riječi: „člana 30c, čl. 56a, 56b i 56c, čl. 91 do 102 i čl. 103 do 107 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „člana 30c, čl. 56a, 56b i 56c, člana 69, čl. 91 do 102 i čl. 103 do 107 ovog zakona“.

Član 32

U članu 113 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Ako platna institucija dobije odobrenje za izdavanje elektronskog novca postaje institucija za elektronski novac, a odobrenje za pružanje platnih usluga koje je do tada imala prestaje da važi narednog radnog dana od dana dostavljanja instituciji za elektronski novac rješenja o davanju odobrenja za izdavanje elektronskog novca i, ako je to primjenjivo, odobrenja za pružanje platnih usluga.“

Član 33

U članu 158 stav 5 poslije riječi: „drugog platnog sistema“ stavlja se tačka, a riječi: „čiji je ona operater.“ brišu se.

Član 34

U članu 171 stav 1 poslije riječi: „čl. 172 do 180b ovog zakona“ dodaju se riječi: „i propisom Evropske unije kojim se uređuju prekogranične platne transakcije“.

Stav 3 briše se.

Član 35

U članu 181 stav 1 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„(1) Novčanom kaznom od 10.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 i člana 175 tač. 1 do 3 ovog zakona, ako:“

U tački 11 riječi: „stav 2“ zamjenjuju se riječima: „st. 2 ili 3“.

U tački 35e riječi: „15 dana“ zamjenjuju se riječima: „15 radnih dana“.

Poslije tačke 36 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„36a) za izvršavanje SEPA plaćanja utvrdi naknadu višu od naknade koju propiše Centralna banka u skladu sa članom član 59 stav 5 ovog zakona;

36b) krši obavezu učešća u SEPA platnim šemama i/ili posebna pravila za izvršavanja SEPA plaćanja koju propiše Centralna banka u skladu sa članom 61a ovog zakona;“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pružaoca platnih usluga iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom 2.000 eura do 4.000 eura.”.

U stavu 5 riječi: „od 2.500 eura do 20.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 10.000 eura do 40.000 eura“.

U stavu 6 riječi: „od 500 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 2.000 eura do 4.000 eura“.

Poslije stava 6 dodaju se tri nova stava koji glase:

(7) Za najteže prekršaje iz stava 1 tač. 17a do 17c, 17h do 17j, 17o, 17p, 19a, 19b i 35 do 35dž ovog člana, pružaocu platnih usluga može se izreći i novčana kazna u vrijednosti 1% do 10% povrijeđene zaštićene vrijednosti.

(8) Povrijeđenom zaštićenom vrijednošću u smislu ovog člana smatra se očuvanje sigurnog i efikasnog platnog prometa i zaštita korisnika platnih usluga koja se za potrebe prekršajnog postupka izražava kao neto prihod ostvaren u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj je prekršaj učinjen i koji je objavljen u godišnjem finansijskom izvještaju pružaoca platne usluge iz stava 7 ovog člana.

(9) Za najteže prekršaje iz stava 1 tač. 17a do 17c, 17h do 17j, 17o, 17p, 19a, 19b i 35 do 35dž ovog člana, odgovornom licu pružaoca platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 i 4 i člana 175 tačka 1 ovog zakona može se izreći i novčana kazna od 5.000 eura do 20.000 eura.”.

Član 36

U članu 182 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „od 500 eura do 20.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 10.000 eura do 40.000 eura“.

U tački 4 poslije riječi: „platnog instrumenta“ dodaju se riječi: „zahtijeva plaćanje naknade ili“.

Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„6a) bez odobrenja Centralne banke pruža platne usluge u Crnoj Gori (član 67 stav 2);“.

U stavu 2 riječi: „od 500 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 2.000 eura do 4.000 eura“.

U stavu 3 riječi: „od 1.000 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 2.000 eura do 4.000 eura“.

Član 37

U članu 183 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „od 2.500 eura do 20.000 eura“ zamjenjuju se riječima „od 5.000 eura do 40.000 eura“

U stavu 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) ne vodi uredno registar transakcionih računa korisnika platnih usluga (član 65 stav 1);“.

U stavu 2 riječi: „500 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „2.000 eura do 4.000 eura“.

Član 38

U članu 184 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „od 2.500 eura do 20.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 20.000 eura do 40.000 eura“.

Tačka 1 mijenja se se i glasi:

„1) bez odobrenja Centralne banke pruža platne usluge u Crnoj Gori (član 67 stav 2)“,“.

U tački 17 riječi: „st. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 3“.

U stavu 2 riječi: „500 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „2.000 do 4.000 eura“.

Član 39

U članu 184a stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „od 2.500 eura do 20.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 20.000 eura do 40.000 eura“.

U stavu 2 riječi: „od 500 eura do 6.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 6.000 eura do 12.000 eura“.

Član 40

U članu 185 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „od 2.500 eura do 20.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 10.000 eura do 40.000 eura“.

U stavu 2 riječi: „od 500 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 2.000 eura do 4.000 eura“.

U stavu 3 riječi: „od 2.500 eura do 6.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 6.000 eura do 12.000 eura“.

Član 41

U članu 186 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „od 2.500 eura do 20.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 20.000 eura do 40.000 eura“.

U stavu 2 riječi: „od 500 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 2.000 eura do 4.000 eura“.

Član 42

U članu 187 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „od 2.500 eura do 20.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 1% do 10% povrijeđene zaštićene vrijednosti“.

U stavu 2 riječi: „od 500 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 5.000 eura do 20.000 eura“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Povrijeđenom zaštićenom vrijednošću, u smislu ovog člana, smatra se očuvanje sigurnog i efikasnog platnog prometa i zaštita korisnika platnih usluga koja se za potrebe prekršajnog postupka izražava kao neto prihod ostvaren u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj je prekršaj učinjen i koji je objavljen u godišnjem finansijskom izvještaju operatera platnog sistema iz stava 1 ovog člana.“

Član 43

U članu 188 poslije riječi: „ne može se pokrenuti“ dodaju se riječi: „niti voditi“.

Član 44

Poslije člana 190 dodaje se novi član koji glasi:

„Izmjene okvirnog ugovora

Član 190a

Pružaoци platnih usluga koji, na dan stupanja na snagu ovog zakona, imaju odobrenje za pružanje platnih usluga, dužni su da, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, svim korisnicima platnih usluga sa kojima su zaključili okvirni ugovor dostave informacije iz ovog zakona koje nijesu obuhvaćene važećim okvirnim ugovorom.“.

Član 45

Poslije člana 191a dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 191b

Podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona Centralna banka donijeće u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“.

Član 46

U članu 193 poslije riječi: „člana 155 stav 2“ dodaje se zarez i riječi: „člana 156, člana 157 stav 3“.

Član 47

Poslije člana 193b dodaju se četiri nova člana koji glase:

„Usklađivanje poslovanja

Član 193c

Pružaoци platnih usluga koji, na dan stupanja na snagu ovog zakona, imaju odobrenje za pružanje platnih usluga, dužni su da usklade svoja akta i poslovanje sa odredbama ovog zakona i o tome obavijeste Centralnu banku, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Dostavljanje podataka

Član 193d

Platne institucije i institucije za elektronski novac dužne su da Centralnoj banci dostave dokaze da lica koja posjeduju kvalifikovano učešće i članovi organa upravljanja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja odredbe ovog zakona danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

Član 193e

Odredba člana 61a ovog zakona primjenjivaće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Započeti postupci

Član 193f

Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima po kojima su započeti.“.

Član 48

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.